

RAZVOJ EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI PROCESA I FUNKCIJA U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU

ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE PROPISA U PRAKSI
POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM
TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE
e-PISARNICA I e-ARHIVA
PRAKTIČNA ZNANJA, ISKUSTVA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE

Neum, 29.06. – 01.07.2022. godine | HOTEL SUNCE

Seminar namijenjen:

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

Ciljevi i svrha:

- ▶ Zakonski okvir obavljanja kancelarijskog poslovanja - primjena propisa
- ▶ Interno i eksterno upravljanje dokumentacijom elektronskim putem
- ▶ Primjena IT tehnologija u skladu sa propisima
- ▶ Pravilna i propisna službena komunikacija elektronskom poštom
- ▶ Upoznavanje sa elektronskim potpisom u praksi
- ▶ Upravljanje dokumentacijom od nastanka do uništenja ili arhiviranja
- ▶ Tajnost podataka - određivanje i zaštita
- ▶ Upoznavanje sa pravnim okvirima pečata i faksimila
- ▶ Savjeti za prevazilaženje i eliminisanje dosadašnjih eventualnih nepravilnosti u radu

Korist za organizaciju i učesnika:

Rad institucija, organa uprave, službi za upravu i upravnih organizacija, sudova, javnog i privatnog sektora odvija se uz primjenu pravila kancelarijskog poslovanja. Kancelarijsko poslovanje nije nimalo jednostavan posao iako se možda takvim čini. Potrebno je konstantno pratiti novu tehnologiju i nove informacijske sisteme koji se razvijaju i primjenjuju. Korištenjem i primjenom nove tehnologije i informacijskih sistema može se postići unapređenje kancelarijskog poslovanja na mnogim nivoima, jer omogućava brže izvršavanje radnih zadataka i obaveza, što stvara dodatno olakšanje prema korisnicima odnosno klijentima. Primjena propisa kancelarijskog poslovanja u pisanoj i e-Pisarnici, dokumentaciji po javnim oglasima, tenderima i ličnoj pošti. Upisi u evidencije u elektronskom obliku, pretraga podataka, sačinjavanje izvještaja, štampanje evidencija i arhiviranje. Komunikacija elektronskom poštom u skladu sa propisima.



Kancelarijsko poslovanje mora osigurati urednost dokumenta u cilju njegovog jednostavnog korištenja, brzog i lakšeg pronalaženja spisa, tako da omogući lakše i brže i sigurnije rješavanje osnovnih zadataka organa, organizacija, javnih i privatnih preduzeća.

Putem kancelarijskog poslovanja postiže se registraturna urednost i osigurava cjelovitost gradiva, tako da je i u funkciji fizičke zaštite gradiva. Interes arhiva je pridržavanje svih pravila kancelarijskog poslovanja jer će na taj način u arhiv doći već sredeno gradivo.

Sadržaj:

- Organizacija i nadzor u provođenju kancelarijsko - arhivskih poslova
- Osnove kancelarijskog poslovanja
 - ⇒ propisi, načela, evidencije, arhiviranje
- Akti upravnog postupka
 - ⇒ definicija, evidentiranje i postupanje
- Postupanje sa dokumentacijom javnih nabavki i prijava na oglase
- Lista kategorija registraturne građe
- Pečat i faksimil
 - ⇒ ovlaštenja, upotreba i odgovornost
- Pakovanje, obilježavanje, smještaj i čuvanje arhivske građe
- Arhivska knjiga
- Uništavanje registraturne građe
 - ⇒ svrha i značaj
- Pravila pisane i elektronske komunikacije
- Upoznavanje sa e-Pisarnicom (DMS-om) i praktična primjena
- e-Pisarnica
 - ⇒ upravljanje digitalnom i digitaliziranom dokumentacijom
- e-Pisarnica
 - ⇒ podrška za rad od kuće
- e-Arhiva
 - ⇒ pohrana i čuvanje
- Elektronski potpis
 - ⇒ primjena u skladu sa propisima
- Vrste i načini zaštite tajni
- Postupanje sa tajnim aktima
- Primjena EU standarda i normi

Predavač:



Azemina Hujdur - Vrhovčić

Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

Raspored rada:



10:00 - 16:00 srijeda 29.06.2022.

09:30 - 16:00 četvrtak 30.06.2022.

09:00 - 11:00 petak 01.07.2022.



Metodologija rada:

Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.

Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja. Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

INTERAKTIVNI SEMINAR
**RAZVOJ EFIKASNOSTI I EFEKTIVNOSTI PROCESA I FUNKCIJA
U KANCELARIJSKOM I ARHIVSKOM POSLOVANJU**

ULOGA I ZNAČAJ PRIMJENE PROPISA U PRAKSI
POSTUPAK SA OSJETLJIVOM ARHIVSKOM GRAĐOM
TRADICIONALNO I ELEKTRONSKO KANCELARIJSKO POSLOVANJE
e-PISARNICA I e-ARHIVA
PRAKTIČNA ZNANJA, ISKUSTVA I SLUČAJEVI IZ PRAKSE

**PRIJAVNI
OBRAZAC**

Neum, 29.06. – 01.07.2022. godine | HOTEL SUNCE

Broj učesnika ograničen!  **Prijave traju do 22.06.2022.**

Kotizacija i načini prijave:

 Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do ➡ **16.06.2022.**

- ➡ **1 učesnik 355,00 KM (181,00 €)**
- ➡ **2 i više učesnika 330,00 KM (168,00 €) - po učesniku**

 Za prijave poslije **16.06.2022.** cijena kotizacije po učesniku iznosi: **390,00 KM (199,00 €)** ←

U cijene nije uključen PDV !

U cijenu kotizacije uključeno:

- ✓ Učešće na seminaru / 7 Modula od 1h i 30 min
- ✓ Dokumentacija i nastavni materijali u printanoj formi
- ✓ Presentacija - Priručnik, prilozi, obrasci i vježbe
- ✓ Materijal za pisanje
- ✓ Kontakt podaci - Poslovno umrežavanje učesnika
- ✓ Uvjerenje o usavršavanju (Certifikat)
- ✓ Piće osvježenja i kafe pauze za vrijeme predavanja

Prijavu možete izvršiti na dva načina:

 I. Popunjen i ovjeren **PRIJAVNI OBRAZAC** poslati na:

 info@kventum.ba  **+387 33 621 273**

 II. Prijavite se **ONLINE** preko www.kventum.ba tako što pronađete seminar i na dnu članka imate opciju **ONLINE REGISTRACIJE**

Rezervacija smještaja:

Rezervacija smještaja za učesnike omogućena je u jednom od najljepših hotela u Neumu "**HOTEL SUNCE**", renovirani dio hotela u novim modernim sobama sa balkonom po veoma povoljnim cijenama samo za naše klijente:

1/1 soba (jednokrevetna) po osobi/danu	153,00 KM
1/2 soba (dvokrevetna) po osobi/danu	99,00 KM
Boravišna taxa po osobi/danu	2,34 KM

 **Kralja Tomislava b.b.**

 Za prvih 15 prijavljenih učesnika obezbijeđen je smještaj u novim modernim sobama sa balkonom, dok će učesnici koji se naknadno prijave imati mogućnost rezervacije standard sobe po istim uslovima.

 hotel-sunce.com

Napomene

- Plaćanje možete izvršiti na osnovu predračuna ili po fakturi nakon izvršene usluge - vrijedi samo za budžetske korisnike koji su u sistemu trezorskog poslovanja BiH i za postojeće klijente koji su u sistemu KVENTUM-a.
- Nakon što nam dostavite popunjen prijavni obrazac ili online prijavu, izvršit ćemo rezervaciju smještaja za Vas u hotelu i poslati Vam potvrdu prijave na seminar, kao i predračune za kotizaciju i smještaj.
- Samo za učesnike koji izvrše rezervaciju i plaćanje smještaja preko KVENTUM vrijede navedene niže cijene i plaćanje možete izvršiti nakon izvršene usluge.
- Ukoliko želite platiti Vaš smještaj na recepciji hotela ili na neki drugi način, potrebno je da sami izvršite rezervaciju smještaja i u tom slučaju KVENTUM ne preuzima nikakvu odgovornost za hotel i smještaj.

POPUNITI ČITKO ŠTAMPANIM SLOVIMA

NAZIV ORGANIZACIJE	
ULICA I BROJ	
POŠTANSKI BROJ	
GRAD	
TELEFON	
FAX	
E-MAIL	
ID BROJ	
PDV BROJ	

Učesnik - Ime i prezime Radno mjesto	Soba (Zaokružite)	
1.	1/1	1/2
2.	1/1	1/2
3.	1/1	1/2
4.	1/1	1/2
5.	1/1	1/2

PRIJAVNI OBRAZAC služi isključivo za prijavu na seminar i rezervaciju smještaja i nije informativnog karaktera.

Datum

MP

Potpis

 **Kontakt informacije:**

 **Ul. Tvornička br. 3
71 000 Sarajevo**

 **T:+387 33 621 268**

 **F:+387 33 621 273**

 **+ 387 61 307 131
+ 387 61 267 373**

  



Kventum
POSLOVNO - EDUKATIVNI CENTAR

 info@kventum.ba

 www.kventum.ba

 [/kventum.ba](https://www.facebook.com/kventum.ba)  